

Report of Analysis

Client:	ENTACT	Date Collected:	03/19/25
Project:	540 Degraw St, Brooklyn, NY - E9309	Date Received:	03/20/25
Client Sample ID:	WC-SCRN-01-C	SDG No.:	Q1609
Lab Sample ID:	Q1609-03	Matrix:	TCLP
Level (low/med):	low	% Solid:	0

Cas	Parameter	Conc.	Qua.	DF	MDL	LOQ / CRQL	Units	Prep Date	Date Ana.	Ana Met.	Prep Met.
7440-38-2	Arsenic	25.6	U	1	25.6	100	ug/L	03/21/25 12:05	03/24/25 15:53	SW6010	SW3050
7440-39-3	Barium	698	N	1	72.8	500	ug/L	03/21/25 12:05	03/24/25 15:53	SW6010	SW3050
7440-43-9	Cadmium	2.50	U	1	2.50	30.0	ug/L	03/21/25 12:05	03/24/25 15:53	SW6010	SW3050
7440-47-3	Chromium	10.6	U	1	10.6	50.0	ug/L	03/21/25 12:05	03/24/25 15:53	SW6010	SW3050
7440-50-8	Copper	35.6	J	1	23.0	100	ug/L	03/21/25 12:05	03/24/25 15:53	SW6010	SW3050
7439-92-1	Lead	46.2	J	1	11.5	60.0	ug/L	03/21/25 12:05	03/24/25 15:53	SW6010	SW3050
7439-97-6	Mercury	0.76	U	1	0.76	2.00	ug/L	03/21/25 11:58	03/24/25 09:08	SW7470A	
7440-02-0	Nickel	52.3	J	1	15.3	200	ug/L	03/21/25 12:05	03/24/25 15:53	SW6010	SW3050
7782-49-2	Selenium	48.2	U	1	48.2	100	ug/L	03/21/25 12:05	03/24/25 15:53	SW6010	SW3050
7440-22-4	Silver	8.10	U	1	8.10	50.0	ug/L	03/21/25 12:05	03/24/25 15:53	SW6010	SW3050
7440-66-6	Zinc	281	N	1	83.3	200	ug/L	03/21/25 12:05	03/24/25 15:53	SW6010	SW3050

Color Before:	Colorless	Clarity Before:	Clear	Texture:
Color After:	Colorless	Clarity After:	Clear	Artifacts:
Comments:	TCLP-FULL			

U = Not Detected
LOQ = Limit of Quantitation
MDL = Method Detection Limit
LOD = Limit of Detection
D = Dilution
Q = indicates LCS control criteria did not meet requirements

J = Estimated Value
B = Analyte Found in Associated Method Blank
* = indicates the duplicate analysis is not within control limits.
E = Indicates the reported value is estimated because of the presence of interference.
OR = Over Range
N = Spiked sample recovery not within control limits